

t68_tex_3

(TMTXqt1CzprxUyMymo75voQeMKwBth9AFAq)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_tdlat_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tsep_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tex_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tex_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\neg (v1_tops_1 X1 X0) \wedge ((v3_pre_topc X1 X0) \wedge \\ & (\forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v1_pre_topc X2) \wedge ((v1_tsep_1 \\ & X2 X0) \wedge ((v1_tex_3 X2 X0) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)))))) \Rightarrow (X1 \neq u1_struct_0 \\ & X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow \\ & ((v1_tex_2 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow ((X2 = u1_struct_0 X1) \Rightarrow (v1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge ((\neg v3_tdlat_3 \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\neg (v1_tops_1 X1 X0) \wedge ((v3_pre_topc X1 X0) \wedge (\forall X2. \\ & ((v1_pre_topc X2) \wedge ((v1_tsep_1 X2 X0) \wedge ((v1_tex_2 X2 X0) \wedge ((v1_tex_3 \\ & X2 X0) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)))))) \Rightarrow (X1 \neq u1_struct_0 X2)))))) \end{aligned}$$